

R-9527

# Er estudiant

Seteme - Octobre 2010


Premsa entara comunitat educatiua d'Aran

Numéro 9 • Suplement de LO CAMPUS 12

## Er aranés mès fòrt !!!



Aprovada era naua lei dera lengua nacionau d'Aran



*25 ans* der Espitau Val d'Aran

NARRATIVA: Petit Conde

# 25 ans der Espitau Val d'Aran

Celebram es 25 ans dera inauguracion der actuau Espitau Val d'Aran; pera escadença publicam un "conde magic" escrit especiaument entara celebracion, per un tanben "magic" jornalista: *Martí Companys*, que per fòrça que s'amague, l'arreconeisherà: un agitador professionau des emocions d'Aran.



## VIVÉNCIES DER ESPITAU

Èren es sét dera tarde d'un dimenge plujós en Vielha, m'auien convocat entà entrar en espitau. Londeman m'auien d'operar d'ua ermia inguinai. Coma toti, supausi, les hèn entrar abans, entà preparar-les e entà auer-les a man de bon maitin.

Anaua solet. Non auia dit arren ara família pr'amor que volia experimentar que se sent, en èster en un espitau solet, tau com auie hèt era mia mair abans, en un espitau de Barcelona e que se la cargueren damb era anestesia.

Era mort dera mia mair l'auia plan presenta e a jo es anestesies me dan terror. Jo madeish, quan de petit m'operèren deth brac, per non sabi quina sortà d'anestesia, me comencè a empassar era lengua e sòrt deth mèn pair que coma mètge, l'auien deishat estar ena sala d'operacions e que fòrça atent der incident, comencè a cridar. Açò diden. Jo non arrebrembi arren. Mès son massa istòries de terror damb es anestesies entà non auer pùr e passar era net d'abans dera operacion plan affligit.

Non me podie trèir deth cap era mia mair mòrta, coma la porteren dera espitau de mèrda, tota cuberta per un lençó mortuari. Damb eth cap bendat enqua dejòs deth nas, en tot deishar-li dehòra era boca e era barbeta. Li auien bolegat eth cap e era cara. E mos l'autrejauen coma damb ua tovalhòla d'aqueries que sostien es peus banhadis, mès com se s'auesse esquitlat pera cara, quedant cubèrta coma un passa montanyes de misèria.

Damb aguesti rebrembes passaua era net en espitau de Vielha. Er espitau qu'auiem pensat e diboishat es plans, des sues sales e dera sala d'operacions. En tot parlar dera zòna "netà" e era "lòrdà" ei a dider era contaminada o non. A on se lauauen es cirurgians. A on èren atengudi es malauts qu'auien ja estat operadi e tot un pialèr de details. Fòrça, fòrça ans abantes, ère eth tema de convèrsa, dempués de tota ua net en lhet damb era mia infirmiera preferida. Eth nau espitau de Vielha me la sentia mèn, pr'amor n'auia gaudit era magia deth dessenh deth sòn bastiment.

Quauquarrés cridaue eth mèn nòm:

- *Martí, Martí, desvelha-te, que mos cau començar a premanir-te entara operacion. Ua infirmiera de popes majestuoses m'acabaue de desvelhar, quan tot just m'auie quedat fregit, dempués d'ua net d'insomnia e de terror espitalàries.*

- *E per qué me cride peth mèn nòm? -E perqué me tuteje? Non tolèri agesta*

*mania espitalària de tutejar a toti e tractar-te coma un adolescent.*

Tot anèc fòrça rapid.

- *Compe entà darrèr. Me didec ua votz doça damb un sud-american dillhèu de Colòmbia. Ère era anestesista que portaua coma ua espècia de capèl de doch, que li quedau ricidic.*

- *Era anestesia !!! Didia Jo.*

- *Óc, òc ac sabi, tranquil. Seguís compdant.*

Me passauen peth cap tota sortà d'anestesies e es sòns assassinats. Coma me dideren ena mia Universitat, me portauen ath nivèu tres dera anestesia cirurgicala. Ja non me podia escapar e seguir que se m'estaua produsint un augment deth diàmetre dera pupila des uelhs, ei a dider, ua midriasis fòrça intensa e deisharia de produir lèrmes.

Mès es uelhs se me'n entelaranhèren quan damb eth coche oficial acabaua d'entrar en Aran. Ère tota ua aventura romantica. Vengua ara Val d'Aran coma Cap de Gabinet deth Conselhèr de Sanitat a premanir era metuda dera prumèra péira deth nau espitau de Vielha.

Auia premanit damb fòrça suènh tota aguesta moiguda. Jo auia escrit un apassionat article sus era futura inauguracion, qu'un viell mestre me revirec ar aranés e que serie publicat en un jornau barcelonés eth dia soslinhat.

Coma m'agrade dider-li ath chofer:

- *Fot-li fort e a tota velocitat!!!.*

Jo èra deuant ath sòn costat, en lòc a on normalaments i anaua un mòssos d'esquadra vestit de carrèr, verda volatejar era bandera deth coche e damb era cançon de Llach : "Cal que neixin flors a cada instant", plan fòrta, me semblaue que me minjaua eth mon. De hèt jo didia "cau que néishen militants a cada instant". Militants dera libertat deth mèn país e ara entraua en un autre país, que sentia coma mèn e que sabia que tanben volia libertat. De tostemp es chofers e es hemnes dera limpessa des lòcs oficials a on è trabalahat, an estat es mèns aliadi, tostemp m'è sentut mèns apròp d'en que deth capatàs de torn. ➔➔

Eth Conselhèr m'auie dit qu'anessa damb fòrça compde. Eth sabie dera mia passion e sabie dera mia infirmièra. Nauta coma un sant pau, divertida, apassionada e manaira deth tot. Es sues cuieshes que s'acabauen jamès. Ère catalana, mès hège ans que demorava en Aran en un d'aqueri apartaments petit a on i ua codina impossible de hèr ua passejada. Ne passegada, ne arren. Podies estirar es braci e tocar ua paret e era contraria. Ère ua codina coma un corredor, mès qu'ère excellenta entà abraçar. Abraçar, evidentaments quan era volie, encara que codinar pòc, acabant lèu totemp en bar de devant de casa, nomenat Era Poma.

Damb eth Director der Espitau vielh, era anima deth que serie eth nau, premanirem toti es detalhs. Me presentaua a toti. E totemp, en tot hèr un a part, m'anaue enquadrilhant politicaments cada naua coneishença.

Toti èren fòrça generosi. Entre salutacions e presentacions, jo me guardaua uns petiti escalers de pèira que dauen entrada ar espitau de tota era vida. Uns escalers malencoriosi, a on jo auia viscut era glòria quan didia adiu entà anar a cercar un autocar, que jo prenià cada còp que vengua entà Aran e que me costaua dues vomegades abans d'arribar ena ciutat comtau. Es marejades d'autocar son brutaus entà jo.

De còp me ven corrent quauquarrés desconeishut entà jo e me ditz qu'eth Conselhèr, qu'ei lotjat en Parador de Vielha, me requeris urgentment.

*-Ja començam. Pensè.*

*-Non s'aurà liejut eth discors. Jo i auia metut fòrça teca sus "païs" e un parelh de frases en aranés. Mès com qu'ère un gahèc, dilihèu li mancaue ua virgula e calie rescriuer bêth paragraf.*

*-Açò ei un desastre, me deishèc anar eth Conselhèr. Mos auem deishat es mies carbates.*

*-Ósca. Didi, laguens mèn. Mès rapidaments pensè, jo ère eth Cap de Gabinet non eth sòn Majordòm, mès eth mèn sindròme d'Estocòlm galopant, me hec a pensar qu'òc, que jo m'auia d'auer preocupat d'aguest tèma.*

Eth mèn Conselhèr se caracterizaue per anar damb ues carbates de lacet. Bèth còp jo l'apraiava era orizontalitat, un còp èren estacades. Cèrtaments se harie estranh eth mèn Conselhèr sense ua carbata de lacet, mès en Aran dilihèu non ac sabien.

Rapidaments er incident resultec un problema d'Estat. Jo sonque trobè era solucion d'anar a un cramber deth propri Parador e demanar-li era sua carbata de lacet. Resultaua qu'era carbata ère nera e ath delà ère falsa, pr'amor que sonque auie eth laç de devant damb ua goma elàstica qu'entoraua eth còth.

De cap manerà eth Conselhèr volet aquera carbata que la considerèc un artefacte de mau gust e popular. Eth Conselhèr que despuntaue pr'amor que s'auie installat en sòn burèu uns fenomenals móbles italians, que volie vestir totemp coma un *"gentleman"* non volie portar ua "pajarita" de fireta.

Era hemna deth Conselhèr que manaua mès qu'eth, e ei que, coma toti saben: en ua parella qui pòrte era major part der auviatge familihau ei qui pòrte es pantalons, donques era hemna, - (Cau didé: totemp amabla damb jo) -, trobèc era solucion des innombrables valises que portaua, totemp coma se siguesse per ua estada de mesi,

encara que siguesse un parelh de dies, treiguet un elegant "saut de lhet" que jo rapidaments associèc damb un "picardia", pr'amor qu'ajò me pèrd era ròba interiora femenina.

Mès non ère un "picardia", (aquera camisòla mini, sedosa e sexy); ère un "saut de lhet" classic, crotzat damb ua centura de tela. Açò òc, ère d'uns colors intensi. Ei clar es madeishi colors criadaires qu'ath Conselhèr li tirauen. E dèc era solucion: damb era centura de tela deth "saut de lhet" li hec era carbata de lacet.

En non sabi quina réunion publica, des moltes que se heren aqueth dia, abans d'anar a mèter era primèra pèira, eth Conselhèr expliquèc era anecdòta e es aranesi arriren complagudi e jo demorè desangela.

Quan ja èrem ena esplanada inaugurau, a on i auie un entarimat de husta per dessús d'uns enòrmes horats en terra, ath costat der espitau que lèu demorarie vielh e vedien un camp d'èrba, a on i auie ues vaques; descorbi qu'ua des colomnes dera estrada s'auie descaissat e non apòridle sostier eth pes de tot eth cortègi.

Tot i apropanuen, arrint es gràcies deth Conselhèr que se moigüe coma en ua passarèla de mòda. Me metí a cridar pr'amor qu'era "passarèla" s'auie convertit en ua arratèra e era desgràcia ère assegurada.

Cridaua Conselhèr, Conselhèr damb fòrça angoixa e corria, corria damb era infirmièra estimada e damb eth menaire amic.

*-Martí, Martí me didie era anestesista.*

*-Es desvelhat?*

*-Sò viu? Didi, coma suplicant.*

N'era tarima queigüec en sòn dia, ne aguest còp cap anestesia me liquidèc. Estimè er Espitau de Vielha coma estimi Aran.

\*\*\*

Entara celebracion des 25 ans  
der Espitau de Vielha.  
**Marti Company**

©C. Almazán. Era Artiga de Lin.



Institucions e administracions publiques en Aran

Registres publics

Activitats d'equipament cultural

**Er usatge  
Institutionau**

Institucions e administracions publiques en Aran

**Ensenhament**

**Foment e  
difusió der  
occitan, aranés  
en Aran**

Foment dera  
lengua pròpria  
der Aran

Er aranés en  
ensenhament

**Mejans de  
radiodifusión  
e televisión**

Educacion  
infantila, primària  
e secundària  
en Aran

Mejans de  
radiodifusión  
e televisión

Auti mejans de  
comunicación

**Onomàstica**

Universitats

Educacion  
permanenta  
de personnes adultes  
e d'altres formes  
d'ensenhament

**Principis  
generaus**

Objets

# Pòster de **LEI DE ARANÉ**

Er estudiant

Premsa entara la comunitat educativa d'Aran

cions e  
tractions  
ues en  
a dehòra  
Aran

Administracion  
de justicia

Publicacions  
oficiaus

Documents  
publics e  
privadi

tats e  
lements  
uraus

Era  
promocion  
en encastre  
socioeconomic

Collaboracion  
damb auti  
territoris de  
lengua occitana

Era  
projeccion  
exteriora dera  
lengua  
occitana

# LENGUA OCCITAN, S EN ARAN

at LO CAMPUS

astica

Toponimia

Antroponimia

**Títols e  
certificats**

ecte

Lengua pròpria  
e lengües oficiaus

Drets  
lingüistics

Era unitat  
dera lengua  
occitana

## **Per ua enfància damb mès oportunitats**


**CaixaProenfància**

Era praubesa e era exclusion sociau pòden provocar dificultats serioses en procès de desenvolapament des mès menudi. Per aguest motiu, de CaixaProenfància trabalham entà qu'es menors de 16 ans en situacions d'inegalitat deth nòste país agen, pendent tota era enfància, es madeishes oportunitats qu'era rèsta de mainatges e mainades.

Coma Àlvaro, mès de 150.000 menors en nòste país arrecebén dejà supòrt sociau e educatiu.



**Òbra Sociau "la Caixa"**



Àlvaro López. Beneficiari del programa CaixaProinfància.

Informe-se'n en [www.laCaixa.es/ObraSocial](http://www.laCaixa.es/ObraSocial) o en 902 22 30 40

## EDITORIAU

## Er aranés blindat legauments

Dempús dera aprobacion dera "Lei der occitan, aranés en Aran" toti auriem d'estar contenti e felicitzar-mos per auer un bon estrument legau entà deféner e desenvolpar era lengua nacionau d'Aran qu'ei era aranesa, era nostra manéra de dider-ne era occitana.

Non a estat facit eth procès d'aguesa naua Lei. Eth trajècte a estat cargat de movements estranhs, de protagonismes patetics, de faute de consulta de béri sectors, de partidismes rampanti e fòrça còps -sustot- d'ua incomprendença de com fonctionen es causes en Aran. Es "causes" de toti es aranesistes, siguen dera ideologia que siguen. Més ara fin s'ha resolvut tot, de bona manéra e damb ua certa generositat.

Dempús d'aguesa publicacion n'èm convençudi qu'era projeccio sociala der aranés serà directament proporcionau ara sua despolitizacions, exactaments com a passat en d'autas lengües que se recuperen.

Era paradòxa ei que sense militància lingüistica e cultura jamés s'ausesse arribat a on èm era, més entà auçançar més,

entà implicar ara lengua aranesa a toti, cau despolitizar-la en general, en tot convertir-la ara e ena practica, simplaments, en un estrument de comunicacion qu'ei. Un estrument de prestigi e de sentiments.

Eth dusau ahèr ei deféner qu'es prèthets lingüistics e culturals les cau her damb unitat e transversalitat. Arrés se pot apropiar dera lengua, ne tanpòc d'aguesa naua Lei. Qui politiquè damb era Lei entà artéñher uns vòts, non harà cap de favor ara lengua. Més qui damb era lengua volgue crear tiermières intérnies, se confon. Dilhieu mos caleré planjetar seriosamente, practicar maneres simples més eficaces, coma es momentades "actituds de bilingüisme passiu". Guaitz còps qui parle aranés, quan li diden quauquaren en catalan, espanhòu o frances còmbie de lengua e desíne era aranesa? Donques tostemp. Dilhieu cau contunar de parlar aranés e deishar qu'er interlocutor parle com volgue. Atau, ath delà dera imprescindible immersion ena escòla que tant ben se hè, se produirà ua immersion sociala constanta

damb aranés, a on toti s'implicaràn damb era lengua, se voletz: passivament, més aguesta constància acabarà en tot implicar "as vielhs e as nau" ara propria lengua deth País qu'èm.

Eth tresau ahèr ei eth nòste occitanisme tant de cultura coma de lengua. Aran hè part de tota ua cultura occitana que ne hém part per civilizacion e cultura e que la auem ací, damb multiples possibilitàs de bastir un espaci culturau occitan, a on Aran i pot her ua importanta aportacion. Per aço i a agut tanta discussio sociala e parlamentària ena denominacion e contenguts dera naua Lei. "Er occitan, er aranés d'Aran" ei ua bona formula entà senter-mos-i toti comòdes.

Ja auem era Lei dera lengua nacionau d'Aran.

## REFORÇAMENT DERA LENGUA NACIONAU D'ARAN

- Eth Parlament de Catalunya a aprovat era "Lei der Occitan, Aranés en Aran".
- Totes es forces catalanistes i voteren a favor.

Eth Parlament de Catalunya aprovèc, eth passat 22 de seteme, damb es vòts de Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds era "Lei der occitan, aranés en Aran". I voteren en contra eth Partit Popular de Catalunya e Ciutadans.

Eth lector de LO CAMPUS pòt veir enes pagines contras dagues Suplement de ER ESTUDIANT, un Pòster a on s'expusse esquematicament eth contingut d'aguesa Lei.

En Plenari deth Parlament i sentènciam fòrça votzes, de contunh no redipusdim ua que credem significativa: Era votz deth Vice-president Carod-Rovira que presentèc era **iniciativa** dera naua Lei ena Cràmbs catalana.

**S**enhor president, senhores deputades, senhores deputats, en territoris de lengua occitana, entre es quaus Aran, son portadores a viatges d'ua imatge evòtica d'un pais imaginari, inexistent, en certa manera, d'un retaume desbremat, més non ei ben ben atau. Occitània au existis en més de 3 millions de parlants, damb més de uocantia mil manatges que cada un aprenet agüsta lengua, damb més de 350 escrivans qu'empleguen aquest idioma, que hem literatura, e susòt Occitània exists entre nosots ena Val d'Aran. Ei viu enes centenars. Descrivans qu'ath long de mil ans l'an emplegada ena vasta obra literària d'amauta qualitat e ci. sense cap doble, era lengua d'estenduda naturau dera nostra lengua catalana, era més propòlio, era més facilment comprehensibla entà uns e entà auti.

Els relacions entre Catalonia e Occitània son presents at long de tota era història, e Carbonell e famè expressau en 1927: «Ens interessava més de connectar la cultura occitana amb la cultura catalana per tal que en benefici dambdues resultin una per a l'altra pinyol i polpa d'una matèria fruita, esqueuet i carni d'un mateix cos». Ei eth madeish Carbonell e Jane que, des de Catalonia, potenciac era publicacion des grans obres de referència dera lengua occitana ath long deth segle XX.

Auè auem era autor de presentar ua lei qu'ia de protegir es drets des ciutadans de lengua occitana en Catalonia, qu'a de garantir, donques, es drets lingüistics des aranesi e qu'ia de dar possibilitats de subvertir damb dignitat e damb futur ad'aguesa lengua, qu'incidec eth són caminar damb

es trobadors enes començaments deth milleni passat.

Parlan d'un idioma que porte ueit cents ans entre era persecucion, era minoritzacion, eth menspresz e ena oblidiança. Viuec era grana època tristoloresca enqua enes conmemoracions dera sua aniquilacion era derriera dera batalla de Muret, en uns ans en quei Catalonia e Occitània s'aguenten er unei arrencacions era altanza des comunautats de Tolosa, Foix, Comenge e d'aut. Aquest Estat sonque existie, totius, quanquè mes d'ar 1233, en concret, enquant 12 de seteme, data dera pèta de Muret. A comparar d'alavez, s'inicièc un vertader procès devastador entà Occitània, era sua lengua e era sua cultura. Totius, magistrat aguesti ueit cents ans. Occitània encara viu e damb era, era sua lengua. Catalonia ara, a traus des sòns representants politics, en aquest mes de setembre, a era possibilitat d'establir ua lei de reconduccion istòrica entà dera lengua occitana un emparrament deth quau non n'au gaudit jamés entà her possible entà aranesi, er endret més petit de lengua occitana, era dignita més grana, aquero que non auem trobat ena riesta deth territori lingüistic; reconeissença oficiata, consideracion e prestigi.

Auè donques, aguesta lei desplegue eth principi de lengua propria qu'obligea es poders publics e es institucions a protegir-la, emplegar-la de maniera e instruir e promover-ne usatge public en tot es encastres.

Era lei establest mesures d'emparrament e promoción deth seu usage entà artener-ne era normalizacion e mesures de foment entà garantirne era presència en toti es encastres. En ensenhançam, era lei establest er aranesi -nòm popular e tradicionau der idioma occitan ena Val d'Aran era lengua veiculara e d'apprendissatge enes centres educatius d'Aran. També preveu qu'eth Govern garantissiu era ordenacion previrell eth coneixement dera realitat lingüistica, istòrica e cultural de Aran e ath madeish temps era sua connexions generau damb era lengua, istòria e cultura occitanas. Era lei establest es principis rectors der usatge der aranés en encastres dera comunicacion audiovisual entà garantir-ne era presència.

En Catalonia, donques, auem preservat aqueu shirshau d'Occitània qu'a sabut manter era genitual dera sua lengua a traus des sègles. Entà nosots, era Val d'Aran ei un tresor que mantien viua era nostra relacion damb era cultura occitana; ei un referent que protegem pera legitimitar qu'autrege



er hèt d'auter ua lengua differenta dera catalana. Entà nosots, es catalans, Aran ei auè eth testimoni viu d'ua des grans cultures emblemàtiques deth baxtiment europeu.

Auè presentam ua lei entàs aranesi e tanben entà totes aquela e entà toti es occitans. Damb aquela lei arreconeishem era valor específic de aranesi, dan recorsi e d'emparrament a toti es que volguem emplegar er occitan ena Val d'Aran e projectam qu'um procès de garanties sigue present ena Administracion e ena educacion, e enes mètis de comunicacion e enes activitats culturals. Damb aquesta lei assoliram d'ua forma segura era defensa der emplec dera aranesi en Aran e ac esteneram per tota era Administracion catalana. Damb era lei d'occitan, der aranesi promòiram era presència der encaixat ena universitat e ena formacion d'adults, era topònima, ena onomatopèia, enes activitats culturals e ena activitat econòmica. Auè ua lei d'emparrament sociatua dera lengua propria der Aran. E, damb tot, arreconeishem ath Consell Generau d'Aran era valor der hèt de governar, era capacitat entà luchar e promover ath més naut nivèu era defensa e era promoción der occitan en Catalonia.

Ath madeish temps assolidam un posicionament etar respècte dera unitat scientifica dera lengua occitana. Aguesta ei ua des caràcteres d'aguesa lei. Bernat Sarrieu, eth gran escrivan occitan, dider hec ans: «ce que he era forcà d'ua lengua, son surtou era sua extensiò e era sua unitat. Podem dider qu'auè era lengua d'oc ei parlada encara per apropi de 20 millions d'animés», escriptu Sarrieu eth 1905. Cens ans dempuèi, aqueri 20 millions son ja sonq 3. Més entà qu'ua lengua sigue fortia car qu'és divergencies non vagen enqua eliminar era sua unitat fonamental.

Ara, ath cap de cent ans, aguesta lei defen era unitat de lengua occitana e encaixa era varietat aranesa de tal forma qu'ua s'identifique en auta pr'amor que totes dues son cò d'madeish. Damb aquesta lei cream era autoritat dera lengua que, damb caràcte independent e academic, s'encuadra dera varietat aranesa e deth son tronc comun. Vam a her possible era unitat fonamental de co que parlaue Sarrieu. Er Institut d'Estudis Aranés arrecip era encomana de velhar per aguesta unitat, en tot respectar, per ua banda, era

normativa der aranés e es principis, ath madeish temps, gramàticas de Luis Alibert.

Damb aguesta lei reconstruim un espaci juridic de relacion entre es catalans e es occitans en tot potenciar es relacions entre toti es territoris de lengua occitana, en tot facilitar er estableimiento d'accòrs e convenis damb toti type d'institucions e entitats de toti es territoris occitans e en tot promòir era projeció exteriora dera lengua.

Eti Catalonia, en ua lei que recuperèc era legitimitat d'ua lengua que, de bera manera, ei part deth son avutage cultural e istoric. Es catalans recuperan, damb era promoción der occitan, un conjunt de formes d'expressión que son comunes as nostres, aqueres que mos son propries. Es occitans de tot eth mond guanhen damb aguesta lei ua legitimitat que non auem, ua justificació imprescindible e ua potenciacions legau dera sua identitat. Entàs occitans aguesta ei ua naua ocasió de sentir qu'és catalans énti son costat, qu'en Catalonia trobaran un respecte qu'era istòria les a negat. Més aguesti ei sustot ua bona lei enàs aranesi, ua lei que permetrà qu'era sua identitat aranesa sigue arreconeishuda de forma indisculpable. En ua bona lei entà Catalonia qu'assolide eth son caràcter de preferència ena identificació lingüistica e en ua bona lei entà Occitània que d'ara t'au deuant, aurà un referent perdurable. E ei sustot un exemple d'aqueu qu'ei aguest pais ua terra que respècie e arreconeish enua pluralitat.

En contrast damb certi estats europeus qu'incapaciten eth classament de monolingüisme, damb un numer de ciutadans capables de parlar sonque ua soleta lengua -era sua- e d'ignorar-ne d'autres. Catalonia se convertirà a partir d'aut, damb eth son vot, en solet endret dera Union Europea damb tres idiomes oficials en un madeish territori, e sense her passar er arair devant des bòs, pr'amor qu'era votacion non s'ha produsit encara, felicitem-mo.

Força gràcies, senyor president, senhors e senhors deputats.

Josep-Lluís Carod-Rovira  
Vicepresident deth Govèrn  
Generalitat de Catalonia

# Qué ei Vivéncia Aranesa?

Vivéncia Aranesa ei ua entitat culturau e cívica dera Val d'Aran. Coma ua Organización Non-Governamental (ONG), sense afan de lucre, aué juridicament ei ua associacion, qu'a coma objectiu especific culturau promóir era cultura e era lengua aranesa e occitana engenerau, e es sòns ligams damb era cultura catalana en procès de bastiment dera Union Europea. E a coma objectiu generau cívic: promóir es drets collectius des pòbles, es drets umans, era cooperacion ath desenvolapament e era cultura dera patz.

Aquests fins potenciadi en dues vertents: ua de promocion e difusion populara e ua auta d'estudis e difusion de caràcter academic en especiau de projeccion universitària.

Vivéncia Aranesa, coma projècte e experiéncia comencèe en an 1998. Ei inicieu en la pruméra estapa, coma un Talhèr d'estudis e

comunicacion en Vielha nomenat Centre d'estudis "Vivéncia Aranesa: Aula Europa des Pirenèus". Eth són prètzhet mès emblematiè, siguec eth d'editar eth periòdic en aranes "Eth Diari". Tanben se heren campanhes entara normalizacion der aranesa e activitats de cooperacion ath desenvolapament.

A finaus der an 2003 era entitat passee a èster juridicaments ua associacion, formaumentats damb era madeisha denominacion des sòns inicis -"Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirenèus"- mes en tot utilizar coma mèrca corporativa de difusion, sonque era denominacion abracada de "Vivéncia Aranesa".

En aquesta dusau estapa, Vivéncia Aranesa a desplegar dejà ua ampla activitat, qu'a anat en tot definir es sòns continguts de politica culturau e cívica, e tanben a anat en tot desvolopar era sua originau forma d'organizació.

Vivéncia Aranesa actuauments ei ua associacion de quadres de voluntariat, sense auer afiliació.

Actuauments Vivéncia Aranesa fonciona, en sòn dia a dia, per "Programes, Projèctes e Activitats". O siguec eth ciutadan pòt collaborar damb Vivéncia Aranesa en nivèu e grad que vò, dempués d'un ample programa enqua ua activitat puntuaa. Es ciutadans non s'affilien formaumentats ara entitat, simplaments participen en aquerò que les interessa.

Nau Programes de Vivéncia Aranesa son articuladi, damb diuersi nivèus de funcionament:

1. **Programa Frederic Mistral** (Que comencèe damb er objectiu de realizar era Commemoracion der An Mistral, promò traduccions en aranes d'Òbres de literatura Universau. Tanben hè era promocion dera literatura occitana).

2. **Programa "Mossen Condò de Dinamizacion Cívica e Culturau"** (Campanha "La Val d'Aran és un País i no una Comarca. Explica-ho". Debat deth nau Estatut d'Autonomia de Catalonha, Lei d'Aran e Lei der aranes/occitan).

3. **Programa Robert Lafont** (Intervencion en bibliotèques: occitanizacion e foment lectura).

4. **Programa Ramond de Carbonnières** (Cultura de montaña e nhèu).

5. **Programa Lois Alibert** (Intervencion enies de comunicacion).

6. **Programa Teresa de Bausen** (Sus era hemna).

7. **Programa Víctor Balaguer** (Difusion d'Aran en exterior).

Projèctes de Lhèida  
Edicion deth periodic universitari LO CAMPUS (damb es Suplements Goodbye Institut (segondaria), Classica (Gent grana qu'estudié), ER ESTUDIANT (comunitat educativa d'Aran)). Redaccion en Lhèida e Aran.

Nau projècte: LO CAMPUS DIARI (multiplataforma digitau de journalisme universitari entàs 21 universitats de parla catalana). Futura creacion dera micro-empresa cooperativa "LO CAMPUS Edicions".

8. **Programa Trobairitz Beatriu de Dia** (Programa educatiu realizat en Aran: "ES NÒSTI TALHÈRS")

9. **Programa "Pirineus Solidaris":** ei un programa de Cooperacion ath Desvolapament, destinat ara education, era formacion e era sensibilitat dera societat en encastre dera cooperacion ath desenvolapament e era solidaritat internacionau.

Maugrat era activitat culturau dirècta damb eth ciutadan, -coma Conferéncies, Talhèrs, Taula Redona Culturau, Pamèus, Vellada literària-. Vivéncia Aranesa promò iniciatiuas culturau entà contribuir ath reforçament deth que nomenam "infraestructures de referéncia culturau", ei a dider aquerí equipaments culturau basics, o siguec de referéncia, que i a o i aurà en Aran e que son eth supòrt materiau e uman, pr'amor qu'era nòsta ciutadiana consumisque e cree cultura. Era filosofia de Vivéncia Aranesa ei èster e fomentar era "codina" des serviciis culturau a long tème, entà projectar-les posterioraments ath ciutadan. •

# Vivéncia Aranesa, Associacion culturau e cívica dera Val d'Aran

## En tot difóner eth pensament contemporanèu

Connècta damb nosati  
Telefòn 649405630  
[occitania@vivenciaaranesa.com](mailto:occitania@vivenciaaranesa.com)